

MATSHWAO A TLHAGISO MO GO BOMMÉ A A TSHWANETSENG GO TSEELWA KGATO KA POTLAKO



Go opiwa ke
tlhogo go sa
kgaotse kgotsa
e e etegelang fa
nako e ntse e ya



Go tsewa
ke sedidi
kgotsa go
idibala



Dikakanyo tsa
go ikgobatsa
kgotsa go
gobatsa lesea
la gago




Diphetogo
mo matlhong
a gago



Letshoroma



Go hema ka thata



Setlhabi mo
mafathheng
kgotsa pelo
e e iteelang
ka bonako



Mala a a botlhoko
thata mme a sa fole




Go feroa dibete le go
kgwa (mme e se ga
motho yo o imileng)



Lesea mo popelong
le sa tlhole le
tshikhinyega kgotsa
le tshikhinyega
bonya



Go tswa madi mo
bosading kgotsa go
dutla diedi *ka nako*
ya boimana



Go tswa madi
mo bosading
kgotsa go dutla
diedi *morago*
ga boimana



Leoto le le
rurugileng, le le
hibitseng kgotsa
le le botlhoko



Diatla kgotsa
sefathhego se
se rurugileng
fela thata



Letsapa le
legolo thata

Fa o na le ape a matshwao ano a bolwetse ka nako ya boimana kgotsa morago ga jone, ikgolaganye le yo o tlhokomelang botsogo jwa gago mme o bone thuso ka yone nako eo.

Fa o sa kgone go ikgolaganya le ene, ya kwa lephateng la maemo a tshoganyetso. O se ka wa lebala go bolela gore o imile kgotsa gore o kile wa ima mo lobakeng lwa ngwaga lo lo fetileng.

Ithute go le gontsi: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



**Tsaya senepe
gore o ithute
go le gontsi**

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. Go letlelelwa fano gore tokumente eno e ka nna ya kwalwa gape kgotsa ya anamisiwa, yotlhe fela mme e sa fetolwa ka gope, go direlwa ditiro tse eseng tsa papadi tse e leng tsa go ruta, go tokafatsa boleng, le ka maikaelela a tshireletsego ya molwetse. Go batiwa tetelelo ya ACOG mabapi le ditiro tsothe tse dingwe.